



NSB003-20



NSB002-16



NON-SPARKING COMBINATION WRENCH, SAE

Copper Beryllium, 12 point

Product Code	Size (Inches)	L Overall Length (Inches)	b2 Open End Width (Inches)	b1 Box End Diameter (Inches)	a2 Open End Thickness (Inches)	a1 Box End Thickness (Inches)
NSB003-8	1/4	4 1/4	1/2	1/2	3/16	1/4
NSB003-10	5/16	4 3/4	3/4	1/2	3/16	1/4
NSB003-11	11/32	5 1/4	3/4	3/4	3/16	3/8
NSB003-12	3/8	5 1/4	3/4	3/4	1/4	3/8
NSB003-13	19/32	5 1/4	3/4	3/4	1/4	3/8
NSB003-14	7/16	6	1	3/4	1/4	3/8
NSB003-16	1/2	7	1 1/4	1	1/4	3/8
NSB003-18	9/16	7	1 1/4	1	1/4	3/8
NSB003-19	19/32	7 3/4	1 1/2	1	5/16	3/8
NSB003-20	5/8	7 3/4	1 1/2	1	5/16	3/8
NSB003-22	11/16	7 3/4	1 1/2	1	5/16	3/8
NSB003-24	3/4	8 1/2	1 1/2	1 1/4	1/2	1/2
NSB003-25	25/32	8 1/2	1 1/2	1 1/4	1/2	1/2
NSB003-26	13/16	9 3/4	1 3/4	1 3/4	3/8	1/2
NSB003-28	7/8	9 3/4	1 3/4	1 3/4	3/8	1/2
NSB003-30	15/16	10 1/2	2	1 1/2	3/8	1/2
NSB003-31	31/32	10 1/2	2	1 1/2	3/8	1/2
NSB003-32	1"	11 1/2	2 1/4	1 3/8	1/2	3/4
NSB003-34	1 1/16"	11 1/2	2 1/4	1 3/8	1/2	3/4
NSB003-36	1 1/8"	12 1/2	2 1/2	2	1/2	3/4
NSB003-38	1 3/16"	12 1/2	2 1/2	2	1/2	3/4
NSB003-40	1 1/4"	13 1/2	2 1/2	2	1/2	3/4
NSB003-42	1 5/16"	13 1/2	2 1/2	2	1/2	3/4
NSB003-44	1 3/8"	14 1/4	2 3/4	2 1/8	5/8	3/4
NSB003-46	1 7/16"	14 1/4	2 3/4	2 1/8	5/8	3/4
NSB003-48	1 1/2"	17	3 1/4	2 1/2	5/8	3/4
NSB003-50	1 9/16"	17	3 1/4	2 1/2	5/8	3/4
NSB003-52	1 5/8"	17	3 1/4	2 1/2	5/8	3/4
NSB003-54	1 11/16"	19	3 1/2	2 3/4	5/8	3/4
NSB003-56	1 3/4"	19	3 1/2	2 3/4	5/8	3/4
NSB003-58	1 13/16"	19	3 1/2	2 3/4	5/8	3/4
NSB003-60	1 7/8"	20 1/2	3 3/4	3	3/4	1
NSB003-62	1 15/16"	20 1/2	3 3/4	3	3/4	1
NSB003-64	2"	20 1/2	3 3/4	3	3/4	1
NSB003-68	2 1/8"	22	4 1/4	3 1/4	1 1/16	1
NSB003-72	2 1/4"	23 1/2	4 1/2	3 1/2	13/16	1
NSB003-80	2 1/2	23 1/2	5	3 3/4	13/16	1
NSB003-84	2 5/8"	23 1/2	5	3 3/4	13/16	1
NSB003-88	2 3/4"	24 3/4	5 1/2	4 1/2	1	1 1/4

Features

- Safe and suitable for use in hazardous environments to reduce the risk of producing ignitable sparks.
- Material: Copper Beryllium
- Anti-magnetic and highly corrosion resistant.
- Produced according to DIN 3113
- Die-forged

NON-SPARKING COMBINATION WRENCH, METRIC

Copper Beryllium, 12 point

Product Code	Size (MM)	L Overall Length (Inches)	b2 Open End Width (Inches)	b1 Box End Diameter (Inches)	a2 Open End Thickness (Inches)	a1 Box End Thickness (Inches)
NSB002-6	6	4 1/4	1/2	1/2	3/16	1/4
NSB002-7	7	4 3/4	3/4	1/2	3/16	1/4
NSB002-8	8	4 3/4	3/4	1/2	3/16	1/4
NSB002-9	9	5 1/4	3/4	3/4	3/16	3/16
NSB002-10	10	5 1/4	3/4	3/4	3/16	5/16
NSB002-11	11	6	1	3/4	1/4	3/8
NSB002-12	12	6	1	3/4	1/4	3/8
NSB002-13	13	7	1 1/4	1	1/4	3/8
NSB002-14	14	7	1 1/4	1	1/4	3/8
NSB002-15	15	7 3/4	1 1/2	1	1/4	1/2
NSB002-16	16	7 3/4	1 1/2	1	1/4	1/2
NSB002-17	17	7 3/4	1 1/2	1	1/4	1/2
NSB002-18	18	8 1/2	1 1/2	1 1/4	5/16	1/2
NSB002-19	19	8 1/2	1 1/2	1 1/4	5/16	1/2
NSB002-20	20	8 1/2	1 1/2	1 1/4	5/16	1/2
NSB002-21	21	9 3/4	1 3/4	1 1/2	3/8	1/2
NSB002-22	22	9 3/4	1 3/4	1 1/2	3/8	1/2
NSB002-23	23	10 1/2	2	1 1/2	3/8	1/2
NSB002-24	24	10 1/2	2	1 1/2	3/8	1/2
NSB002-25	25	10 1/2	2	1 1/2	3/8	1/2
NSB002-26	26	11 1/2	2 1/4	1 3/4	1/2	3/4
NSB002-27	27	11 1/2	2 1/4	1 3/4	1/2	3/4
NSB002-28	28	11 1/2	2 1/4	2	1/2	3/4
NSB002-29	29	12 1/2	2 1/2	2	1/2	3/4
NSB002-30	30	12 1/2	2 1/2	2	1/2	3/4
NSB002-32	32	13 1/2	2 1/2	2	1/2	3/4

Features

- Safe and suitable for use in hazardous environments to reduce the risk of producing ignitable sparks.
- Material: Copper Beryllium
- Anti-magnetic and highly corrosion resistant.
- Produced according to DIN 3113
- Die-forged

